

e-FILING REPORT COVER SHEET

REPORT NAME: Oregon Generator Interconnection Activities Report for 2015

COMPANY NAME: Idaho Power Company

DOES REPORT CONTAIN CONFIDENTIAL INFORMATION? No Yes

If yes, please submit only the cover letter electronically. Submit confidential information as directed OAR 860-001-0070 or the terms of an applicable protective order.

If known, please select designation: RE (Electric) RG (Gas) RW (Water)
 RO (Other)

Report is required by: OAR 860-082-0065(3)
 Statute
 Order 10-132
 Other

Is this report associated with a specific docket/case? No Yes
If Yes, enter docket number: UM 1401

Key words:

If known, please select the PUC Section to which the report should be directed:

- Corporate Analysis and Water Regulation
- Economic and Policy Analysis
- Electric and Natural Gas Revenue Requirements
- Electric Rates and Planning
- Natural Gas Rates and Planning
- Utility Safety, Reliability & Security
- Administrative Hearings Division
- Consumer Services Section

PLEASE NOTE: Do NOT use this form or e-filing with the PUC Filing Center for:

- **Annual Fee Statement form and payment remittance or**
- **OUS or RSPF Surcharge form or surcharge remittance or**
- **Any other Telecommunications Reporting or**
- **Any daily safety or safety incident reports or**
- **Accident reports required by ORS 654.715.**

Lisa D. Nordstrom
Lead Counsel
lnordstrom@idahopower.com

May 27, 2016

VIA ELECTRONIC FILING


Public Utility Commission of Oregon
Filing Center
P.O. Box 1088
201 High Street SE, Suite 100
Salem, Oregon 97301

RE: Oregon Generator Interconnection Activities Report for 2015

Attention Filing Center:

Please find attached Idaho Power Company's annual report summarizing Idaho Power's interconnection activities for 2015. Filed in accordance with OAR 860-082-0065(3) and Order No. 10-132, this report includes a summary of all small and large generation applications and completions for the year. As the report indicates, in 2015, Idaho Power received 29 small generator project applications and no large generator project applications. As of the date of this filing, none of the small projects have advanced to a generation interconnection agreement and been placed into service.

Sincerely,



Lisa D. Nordstrom
Lead Counsel

LDN/kkt

Enclosure

cc w/ encl: Dave Angell
Donovan Walker
Orlando Ciniglio
Josh Harris

**Idaho Power Company's Oregon Generation Annual Report for 2015
OAR 860-082-0065(3)**

a # complete applications received:

SMALL	29
LARGE	0

b # interconnections completed:

SMALL	0
LARGE	0

c For each Application received:

SMALL	IC Type	IC Nameplate
GI 470	Solar	10.00
GI 471	Solar	10.00
GI 472	Solar	10.00
GI 473	Solar	10.00
GI 474	Solar	5.00
GI 475	Solar	10.00
GI 476	Solar	10.00
GI 477	Solar	10.00
GI 478	Solar	10.00
GI 479	Solar	10.00
GI 480	Solar	10.00
GI 481	Solar	10.00
GI 486	Solar	10.00
GI 489	Solar	10.00
GI 490	Solar	4.00
GI 491	Solar	10.00
GI 492	Solar	10.00
GI 493	Solar	10.00
GI 495	Solar	11.00
GI 496	Solar	10.00
GI 497	Solar	6.60
GI 498	Solar	8.25
GI 499	Solar	4.40
GI 500	Solar	7.15
GI 504	Solar	10.00
GI 505	Solar	3.30
GI 506	Solar	3.00
GI 507	Solar	15.00
GI 508	Solar	10.00

d Location by zip code for Proposed and Completed interconnections

	Completed Facilities	Proposed Facilities
GI 470	N/A	N/A
GI 471	N/A	N/A
GI 472	N/A	N/A
GI 473	N/A	N/A
GI 474	N/A	N/A
GI 475	N/A	N/A
GI 476	N/A	N/A
GI 477	N/A	N/A
GI 478	N/A	N/A
GI 479	N/A	N/A
GI 480	N/A	N/A
GI 481	N/A	N/A
GI 486	N/A	N/A
GI 489	N/A	N/A
GI 490	N/A	N/A
GI 491	N/A	N/A
GI 492	N/A	N/A
GI 493	N/A	N/A
GI 495	N/A	N/A
GI 496	N/A	N/A
GI 497	N/A	N/A
GI 498	N/A	N/A
GI 499	N/A	N/A
GI 500	N/A	N/A
GI 504	N/A	N/A
GI 505	N/A	N/A
GI 506	N/A	N/A
GI 507	N/A	N/A
GI 508	N/A	N/A

e For each Tier 3 & Tier 4 interconnection approval:

Basic Telemetry configuration, if applicable

f For each Tier 4 interconnection approval:

	IC Facilities	Estimated IC Costs	System Upgrades	Total Estimated Upgrade Costs	Cost Source
--	---------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	-------------